

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

S T U D Y

You have Downloaded, yet Another Great  
Resource to assist you with your Studies ☺

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexamapers.co.za](http://www.saexamapers.co.za)



SA EXAM  
PAPERS



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE YA 12

**SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI (SAL)**

**PAMPIRI YA BORARO (P3)**

**PUDUNGWANA 2022**

**TATAISO YA HO TSHWAYA**

MATSHWAO: 80

**Tataiso ena ya ho tshwaya e na le maqephe a 9.**

## KAROLO YA A: MOQOQO

### POTSO YA 1

#### TATAISO YA HO TSHWAYA DITEMA TSA KGOKAHANAO

- Moqoqo o ke ke be wa ba le sesupo sefe kapa sefe sa hore o badilwe ebe o abelwa matshwao ka tsela e jwalo. Matshwao a fuwang mohlahlobuwa a lokela ho ba a nang le lebaka.
- E seng feela jwalo ka kgutsufatso, moo ho nang le palo ya mantswe a lekantsweng, moqoqo ke ditema tsa kgokahano tsa boinahanelo kapa boiqapelo. Haeba moqoqo o phalla ha monate ka lebaka la boinahanelo kapa boiqapelo ho mmadi, ho tla ba le leeme ho sheba feela bolelele ba moqoqo bakeng sa hore o shebe dikahare. Molao ke hore:
- Ha ho kotlo e tla fuwa mohlahlobuwa jwalo ka ruburiki e na le dipehelo tsa kotlo.

#### 1.1 Pula ya e baka taba!

Mohlahlobuwa a hhalose/phete ka pula e bakileng taba.

- A hhalose/phete ka diketsahalo tse lebisitseng tabeng e bakilweng ke pula.
- Ho hlake moqoqong hore pula e entse eng e bontshang hore e bakile taba.

[40]

#### 1.2 Ka tla ka tshoha!

Mohlahlobuwa a phete/hhalose ka se mo tshositseng haholo.

- A hhalose/phete diketsahalo tse etsahetseng hore a be a tshohe hakaalo.
- Sehalo se hlake ka se mo tshositseng.

[40]

#### 1.3 Letsatsi la ka la pele sekolong se setjha.

Mohlahlobuwa a hhalose/phete tsa letsatsi la hae la pele sekolong se setjha.

- Ho hlake moqoqong hore sekolo seo ke se tlase kapa se phahameng le sebaka sa teng.
- Dintlha tse etsahehetseng letsatsing leo.
- Mohlahlobuwa a hhalose/phete lebaka/mabaka a etsang hore a se lebale letsatsi leo la hae la pele sekolong seo se setjha.

[40]

#### 1.4 Motho ya nkgothatsang...

- Mohlahlobuwa a phete/hhalose ka motho ya mo kgothatsang.
- A hhalose/phete hore motho eo o mo kgothatsa jwang kapa ka eng.
- A fane ka mabaka a hore motho eo o fapanwa jwang le batho ba bang le kamoo a ikutlwang kateng.

[40]

#### 1.5– Ditshwantsho

##### 1.8

Dikahare tsa moqoqo di laolwa ke mehopolo ya sehlooho ya boiqapelo ba mohlahlobuwa ka mong. Moqoqo o ngolwa ka lehlakore lefe kapa lefe.

[40]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO ENA:**

**40**

**KAROLO YA A: RUBURIKI YA TATAISO YA HO TSHWAYA MOQOQO (MATSHWAO A 40) – SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI (SAL)**

ELA TLHOKO: Matshwao a 0-40 a abilwe ho ya ka dithhaloso tse arotsweng ka dikgato tse 5.

Lekgetheng la pele, tlhaloso ya boiphihlelo e arotswe HABEDI ho hlahisa boemo bo hodimo le bo tlase; boemo bo bong le bo bong bo na le tlhaloso ya bona.

Makgetha a ho lekanyetsa	Phihlello e bababtsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
<b>DIKAHARE LE MORALO</b> Nehelano ya seholooho: tlhophiso ya mehopolo le dintlha, kelohloko ya baamohedi ba ditaba, maikemisetso le maemo.	<b>22-24</b>  -Nehelano e babatsehang ho feta tebello e tlwaelehileng -Mehopolo e bontshang bohlale, e phepetsang monahano, ebile e sutsitse -O hlophisisitswe le ho hokelwa ka boqhetseke, ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>18</b>  -Nehelano e ntle haholo -Mehopolo ke e loketseng ebile e kgahlisa ka bottalo le bopaki ba nehelano e butswitseng -O hlophisisitswe le ho hokelwa hantle haholo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>12-16</b>  -Nehelano e kgotsofatsang -Mehopolo e momahane le ho kgodisa ka tsela e amohelehang -O hlophisisitswe le ho momahana ka tsela e amohelehang ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo.	<b>7-11</b>  -Nehelano e momahane mona le mane -Mehopolo ke e sa hlakang ebile e se ya boiqapelo -Ho na le bopaki bo fokolang ba tlhophiso le momahano ya mosebetsi	<b>0-6</b>  -Nehelano e tswile lekoteng hohang -Mehopolo ke e sa tsepamang, e dubakaneng -Ha e utlwahale mme mehopolo e a phetakwa -Ha e a hlophiswa le hona ho hokeleha.
<b>Matshwao a 24</b>	<b>19-21</b>  -Nehelano e tswileng matsoho leha e haelliwa ke matshwao a boqhetseke ba moqoqo o babatsehang -Mehopolo e sutsitseng ebile e bontsha boiphihlelo bo hodimo -O hlophisisitswe le ho hokelwa ka bonono ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>17</b>  -Nehelano e radilwe hantle -Mehopolo ke e loketseng, mme e thahasellisang -O hlophisisitswe le ho hokelwa hantle ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo			
<b>PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOZO</b> Sehalo, rejistar, setaele, tlotlontswe ke tse lokelang sepheo/tshusumetsi le maemo; Kgetho ya mantswe Tshebediso ya puo le tlwaelo, matshwao a ho bala le mopeleto.	<b>10-12</b>  -Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepheo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo ka tsela e babatsehang -Tshebediso ya puo e bontsha boitshepo mme e tswile matsoho - Sehalo se kgahlisang ebile se le matla -O batla o hloka diphosho tsa melao ya puo le tsa mopeleto -O radilwe ka boqhetseke bo hollang	<b>8-9</b>  -Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepheo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo -Tshebediso ya puo ke e lokileng bakeng sa ho fetisa moelelo - Puo ya bonono e sebedisitswe ho matlafatsa dikahare	<b>6-7</b>  -Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepheo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo -Tshebediso ya puo ke ya motheo feela -Sehalo le kgetho ya mantswe ke tse sa lokelang -Tlotlontswe e haellang haholo	<b>4-5</b>  -Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe ha di a lokela sepheo, baamohedi ba ditaba hammmo le maemo -Tshebediso ya puo ke ya motheo feela -Sehalo le kgetho ya mantswe ke tse sa lokelang -Tlotlontswe e haellang haholo	<b>0-3</b>  -Tshebediso ya puo ha e utlwisisehe -Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe ha di a lokela baamohedi ba ditaba, sepheo le maemo -Tlotlontswe e haellang ho feta tekanyo hoo nehelano e sa utlwisiseheng
<b>Matshwao a 12</b>					
<b>SEBOPHEHO</b> Makgetha a tema: popeho ya dipolelo le kgodiso ya diratswana le bolelele bo hlokeheng.	<b>4</b>  -Kgodiso ya seholooho ke e babatsehang -Dintlha tse phethahetseng ka bottalo -Dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e babatsehang	<b>3</b>  -Kgodiso ya dintlha ke e utlwisisehang, mme e hodisang seholooho -O momahane -Dipolelo le diratswana di a utlwisisehang ebile di tswakilwe	<b>2</b>  -Dintlha tse loketseng di a hodiswa -Dipolelo le diratswana di bopilwe hantle -Moqoqo o na le moelelo	<b>1</b>  -Dintlha tse itseng di a utlwahala -Dipolelo le diratswana di na le diphosho -Moqoqo o ntse o na le moelelo o itseng	<b>0</b>  -Dintlha tse hlokeheng di a haella -Dipolelo le diratswana di fosahetse -Moqoqo ha o na moelelo
<b>Matshwao a 4</b>					
<b>MATSHWAO</b>	<b>33-40</b>	<b>28-30</b>	<b>20-25</b>	<b>12-17</b>	<b>0-9</b>

<b>Makgetha a ho lekanyetsa</b>	<b>Matshwao</b>	<b>Senotlolo</b>
Dikahare/Moralo	24	DM =
Puo/Setaele/Ho hlaola diphoso	12	PSH =
Sebopoho	4	Seb =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>40</b>	

## KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE

### POTSO YA 2

#### 2.1      **LENGOLO LA SETSWALLE**

Mohlahlobuwa a bontshe ho kgothatsa ekasitana le ho utlwela motswalle wa hae bohloko ka ho thulwa ke koloi.

##### **Sebopoho**

- Aterese ya mongodi e ngolwe hodimo letsohong le letona mme e ngolwe ka sebopoho sa boloko;
- Ho se sebediswe matshwao a puo, ntle le ha ho na le dikgutsufatso;
- Tlasa aterese ho tlolwe mola ebe ho ngolwa mohla oo lengolo le ngolwang ka ona;
- Ho latele tumediso (e bontshe kamano le ya ngollwang, ho hlake hore ke motswalle), ha ho letshwao la puo le sebediswang;
- Mmele o ngolwe ka diratswana: ho be le selelekela, mme ho latele diratswana tse ding tse jereng ditaba;
- Sepheo sa ho ngola se utlwahale (ho hlahisa, ho kgothatsa le kutlwelobohloko ka se etsahetseng).
- Qetello e be e kgutshwane, mme e phethela ditaba ka tsela e utlwahalang ho itshetlehilwe feela kamanong ya mongollwa le ya ngolang.

[20]

#### 2.2      **LENGOLO LA SEMMUSO**

Mohlahlobuwa a ngolle mookamedi wa lebenkele leo la disselefounu lengolo ho hlahisa ttlebo ya hae. Mohlahlobuwa a hlakise se ileng sa etsahala hore a be a iphumane a sa kgotsofala.

##### **Sebopoho**

- Lengolo lena le na le aterese tse pedi (ya mongodi le ya mongollwa);
- Aterese ya mongodi e ngolwe hodimo ka letsohong le letona, e ngolwe ka sebopoho sa boloko;
- Tlasa aterese ya mongodi ho tlolwe mola ebe ho ngolwa mohla oo lengolo le ngolwang ka wona;
- Ho se sebediswe matshwao a puo, ntle le ha ho na le dikgutsufatso;
- Aterese ya mongollwa e ngolwe ka letsohong le letshehadi haufi le mola, mme ho qalwe ka maemo a motho eo (j.k. Ralebenkele/ Motsamaisi);
- Ho latele sehlooho se totobatsang sepheo sa ho ngola;
- Ebe ho latela mmele o hlahiswang ka diratswana;
- Selelekela se totobatse sepheo sa ho ngola.

[20]

## 2.3 PUO

Dikahare di hlakise puo ya mohlahlobuwa le baithuti. Puo e be mabapi le bohlokwa ba thuto. Melemo eo thuto e leng bohlokwa ka yona e hlakiswe. Maano a tla sebediswa ho totobatswa puo e be a utlwisisehang.

Ho elwe tlhoko tse latelang puong e etswang:

- Ho sebediswe puo e loketseng baamohedi ba ditaba le maemo.
- Dipolelo e be tse kgutshwane tse tsepameng, mme di ka nna tsa tswaka metlae, diqotso kapa dipolelo tsa bonono ho natefisa le ho bontsha bohlokwa ba thuto.
- Puo e be e phallang ha monate le ho tiisa bohlokwa ba thuto.

[20]

## 2.4 RAPOROTO

Mohlahlobuwa o tlalehela mosuwehlooho ka se ileng sa etsahala ha matlwana a baithuti a tla tjha.

- Ke tlaleho ya ketsahalo e bonweng ka mahlo;
- E lokela ho ba kgutshwane, mme e fupare dintlha tse latelang:
  - E be le sehlooho;
  - Letsatsi, nako le kgwedi tseo kotsi ya ho tjha ha matlwana di etsahetseng ka yona di bolelwé.
  - E hlahise motho/batho bao raporoto e lebisitsweng ho bona;
  - Mongodi a tobe taba;
  - Puo e be ya semmuso, mme ho sebediswe dipolelo tse phethahetseng.
- E ngolwa ho hlaho ntlhakemong ya mongodi;
- Ntlhakemo ya mongodi e hlahisa mahlakore a mabedi;
- Hangata ho sebediswa dipolelo tse ho lekgathe lefetile/lephethi;
- Pheletsong ho hlahiswa maikutlo a ahlolang hodima seo ho ngolwang ka sona, mme le dikgothaletso (ditshisinyo) di ka kenyelletswa.

[20]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B:**

**20**

## KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE

### POTSO YA 3

#### 3.1 PAMPITSHANA YA TLHAHISOLESEDING

- E phatlalatsa molaetsa ho memela batho ho se phatlalatswang.
- Mohlahlobuwa o lokela ho totobatsa hore o memela baahi kgwebong ya ho lokisa disebediswa tsa thekenoloji.
- A bolele mefuta ya disebediswa tse ka lokiswang kgwebong eo.
- E ba le sehlooho se totobetseng, se ngotsweng ka ditlhaku tse kgolo.
- Molaetsa kapa ditaba tsa yona di ngolwa ka mongolo o moholo, o hohelang batho.
- Molaetsa wa yona o fupara dintlha tse kang:
  - Sebaka moo kgwebo e leng ho sona.
  - Nako le matsatsi ao kgwebo e butsweng ka ona.

[20]

#### 3.2 WHATSAPP

Mohlahlobuwa o lokela ho totobatsa dipheto ho tse entsweng thutong ya Sesotho.

- WhatsApp e phatlalatsa molaetsa e be e hlaosetse baithuti mabaka e entseng dipheto ho tsa thuto ya Sesotho.
- Molaetsa wa yona o fupara dintlha tse latelang:
  - Sebaka seo ho tla tshwarelwla thuto ya Sesotho ho sona.
  - Mohla/Letsatsi la thuto ya Sesotho.
  - Nako.
  - Dipheto ho tse entsweng.

[20]

### 3.3 DITSHUPISO

Mohlahlobuwa a laele Raditshwantsho tsela eo a tla tsamaya ka yona ho ya fihla holong ya motse moo mokete o tshwaretsweng teng.

- Boholo ba dipolelo di be ho sekaotaelo temekisong ya tumelo.
- Ditshupiso di hlahlamanane le ka kutlwusiso. Diketsahalo e be tse momahaneng.
- Ho buuwe ka lehlakore le itseng. Mohlala: thinyetsa ka letsohong le letona, le letshehadi, tsamaya o lebile pele, jj.
- Lekanya hore o tla tshela diterata tse kae, pele a kena ho seo a yang ho sona. Dipolelo tse latelang di ka o thusa haholo ha o supisa motho tsela: o feta ..., o hahamala jwalo ..., o itshetlehe ka lehlakore la ..., haufi le ..., ka morao/pele ho jj.
- Puo e hlakileng, e otlolohileng le e utlwisisehang ha bobebe e lokela ho sebediswa, mme sehalo ke se tsamaelanang le mofuta wa tema e ngolwang;

Ho sebediswa lehoketsi la motho wa bobedi, kaha ke yena ya laelwang kapa ya supiswang.

[20]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C:** 20  
**MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:** 80

**KAROLO YA B & C: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E TELELE LE E KGUTSHWANE (MATSHWAO A 20)**  
**SESOTho PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI (SAL)**

Makgetha a ho lekanyetsa	Phihlelo e babatsehang	Phihlelo e supang bokgoni	Phihlelo e mahareng	Phihlelo ya motheo feela	Phihlelo e haellang
<b>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO</b>  -Nehelano ya sehlooho le mehopolo; - Tlhophiso ya mehopolo; - Kelohloko ya baamohedi ba ditaba, maikemisetso le maemo.	<b>10-12</b>  -Nehelano e babatsehang haholo ho feta ditebello tse tlwaelehileng - Mehopolo e matla, e butswitseng -Tsebo e batsi ya makgetha a mofuta wa tema -Mosebetsi o tsepame -Mehopolo le dikahare di momahane -Nehelano e manollotswe ka boqhetseke mme dintlha tschole di tshehetsha sehlooho -Sebopetho ke se nepahetseng ka botlalo	<b>8-9</b>  -Nehelano e ntle haholo, e bontshang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta wa tema -Nehelano e tsepame - ha e kgere -Mehopolo le dikahare di momahane, mme di manollotswe hantle haholo ka dintlha tse tshehetshang sehlooho -Sebopetho ke se loketseng se nang le diphoso tse mmalwa haholo	<b>6-7</b>  -Nehelano e lekaneng, e bontshang tsebo ya makgetha a mofuta wa tema -Nehelano ha e a tsepame ka ho pheithahala - ho na le ho kgere ho itseng -Mehopolo le dikahare di na le momahano e lekaneng feela -Ke dintlha tse itseng feela tse tshehetshang sehlooho -Ka kakaretso, sebopetho se nepahetse leha se na le diphoso tse itseng	<b>4-5</b>  -Nehelano ya motheo e bontshang tsebo e itseng ya makgetha a mofuta wa tema -Mosebetsi o na le tsepame e itseng empa o a kgere -Ha se ka dinako tsohle mehopolo le dikahare di momahaneng - Sehlooho se tshehetshwa ke dintlha tse mmalwa -Melao ya sebopetho e sebedisitswe ka bohlotsa bo boholo -Kgaelo e itseng ya tsa bohlokwa	<b>0-3</b>  -Nehelano e totobatsa kgaelo ya tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema -Moelelo o nyotobetse ke ho kgere ho hoholo -Mehopolo le dikahare ha di na momahano -Ke dintlha tse mmalwa haholo tse tshehetshang sehlooho -Ha ho boiteko ba ho sebedisa melao ya sebopetho
<b>Matshwao a 12</b>	<b>7-8</b>	<b>5-6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0-2</b>
<b>PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO</b>  - Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; -Tsbediso ya puo, tlwaelo ya tsbediso ya puo, kgetho ya mantswe, matshwao a ho bala le mopeleto	-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo ka bohlalo -Melao ya puo e nepahetse ka bohlalo ebile nehelano e bopethile hantle -E batla e se na diphoso	-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo ka bohlalo -Ka kakaretso, melao ya puo e nepahetse ebile e bopethile hantle -Tlotlontswe e ntle haholo -Mosebetsi boholo ha o na diphoso.	-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Mosebetsi o na le diphoso tse itseng tsa melao ya puo; -Tlotlontswe e lekaneng -Diphoso ha di nyotobetse moevelo.	-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe ha di a lokela maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo ka bohlalo -Tsbediso ya puo e fosahetse ebile e tletse diphoso tse ngata -Tlotlontswe e haellang -Moelelo o nyotobetse	-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe ha di dumellane le maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Mosebetsi o tletse diphoso mme o dubakane -Tlotlontswe ha e a lokela sepheo -Moelelo o nyotobetse haholo
<b>matshwao a 8</b>	<b>17-20</b>	<b>13-15</b>	<b>10-11</b>	<b>7-8</b>	<b>0-5</b>
<b>MATSHWAO</b>					

**SENOTLOLO SA HO ABA MATSHWAO:**

Makgetha a tekanyetsa	Matshwao	Senotlolo
Dikahare, Moralo le Sebopetho Puo le Setaele le ho Hlaola diphoso	12 8	DMS =7 PSH =4
<b>Matshwao ohle</b>	<b>20</b>	<b>11</b>